

«Сунтаар А.П. Павлов аатынан 1 №-дээх орто уопсай үөрэхтээһин оскуолата»

## Литература уруоктарыг гар кинигэни ааьы

Сурыйда: Кузьмина Елена Михайловна,

Сунтаар 1 №-дээх А.П. Павлов аатынан оскуола

саха тылын уонна литературатын учуутала

Сунтаар, 2025

## **Иннээбүтэ**

Кирийтэ .....	3
1 баһа. Киһи олоњор кинигэ суолтата.....	5
1.1. Кинигэни аађыы – сайдыы төрдө.....	5
1.2. Саха литературатын оскуола5а уорэтий билинни туруга.....	6
2 баһа. Аађыыга интэриэхи үөскэтэргэ үлэ уопутуттан	
2.1 Ођону кытта кылааска үлэ.....	12
2.2 Ођону кытта дыиэбэ төрөппүт үлэтэ .....	12
Түмүк.....	15
Туһаныллыбыт литература.....	17

## **Киириитэ**

Саха народын баайа-дуола, сангаар сангатын сиэдэрэй симэбээ ийэ тылбытыгар түмүллэр. «Саха тыла үрүйэ уутунуу ыраас, сир симэбиний сиэдэрэй», -диэн хохуйбута саха улуу суруйааччыта, ийэ тыл маастара Амма Аччыгыйа.

Ол эрэн, хомойуох иниин, кэлинги сылларга саха ожолоро бэйэлэрин төрүт тылларын тумнан, үксүн нууччалыны сангаар буолбуттара харахха бырабыллар буолла. Ол биричинэтэ оскуола оюну сахалыны сангаарга үөрэппэтигэр буолбатах, хас да төрүттээх. Бастатан туран, тылга үөрэх, иитии барыта дьиэ кэргэнтэн сажаланар. Төрөппүт сахалыны тылынан ыраастык санарбат, сыйс тылы туттар бийтэр «нууччатымсыйар» буоллачына ожото, биллэн турар, төрөөбүт тылын ылыммат. Оюну сахалыны тылынан иитиигэ дьиэ кэргэн, төрөппүт оруола улахан.

Иккининэн, интернет ситимин, телевидение, компьютер эйгэтийн кытта өр алтынгар буолан ожолор кыра саастарыттан тугу көрөллөрүн, истэллэрин үтүктэн нууччалыны сангааран сажалыллар.

Үсүүнэн, ожо нууччалыны да, сахалыны да уус-уран литератураны ааҗыыта олус намтаата. Ол түмүгээр ожо аяар, ийэ тылынан толкуйдуур, сангаар дьоҗура мөлтүүрэ чуолкай. Кини аймак үйэлэргэ айбыт муудараана, үтүөтэ, кунаажана, үрдүгэ – барыта кинигэбээ баар. Кинигэ бынааччы кини ис туругар, өйүгээр-санаатыгар, олообор дьайар кыхахтаах. Кинигэни ааҗар кини элбээби билэр, сайдар, диринник толкуйдуур, олообу ырыналаан көрөр буолар.

**Үлэ тоҷоостоо ю.** Төрөөбүт литература уруогар айымныны ааҗыы сүрүн миэстэнни ыллар. Ол эрэн кинигэни аахнат, сахалыны үчүгэйдик өйдөөбөт үөрэнээччилэр үөрэх тэтимин бытаардаллар. Ылыхтаах билийлэрин сите ылбаттар, ситеэри арыллыбаттар. Онону ожо сахалыны сангарды, кинигэ ааҗарга интэриэхи тардын саха литературын уонна тылын үөретиигэ бу үлэ тоҷоостоо дии саныбын.

**Объект:** кинигэни ааҗыы

**Предмет:** литература уруоктарыгар оюну ааҗыыга уерэтий-сайыннары тиңигэ.

**Үлэ сыйала:** Уус-уран айымныны өйдөөн –дьүүллээн ааҗыыга үөрэтий нымалары ырытыы, тобулуу, ааҗыы суолтатын урдэтий.

**Соруктара:**

- Ођо айымныны өйдөөн аађарын туһугар, аађыы араас нымаларын туһаны.
- Үөрэнээччи айымныны аађар уонна ылынар кыађын сайыннары;
- Олохxo бэлэм, өй-санаа өттүнэн сайдыылаах личнобы иитэн таһаары;
- кинигэни аађаањынга баар кыћалжалары ырытан көрүү
- ођо кинигэбэ интэриэхи тардар суолу тобулуу
- төрөппүтүк кытта үлэни күүхүрдүү.

**Ураты суолтата:** Ханнык бађаар айымныны ырытан көрдөххө, ыччакка ураты күүскэ дъайар кыхтаах өрүтүн булуохха сөп. Уус-урган айымны ис хоноонун үөрэнээччи таба өйдүүрэ, ырытара, чинчийэрэ кини кини быћытынан иитиллэн тахсарыгар улахан суолталаах. Онон айымныны сонурђатан аахтарыы, билићиннэрии- аађыы уруогун биир сүрүн соруга.

**Саңалыы көрүү:** Аныгы олох ирдэбилинэн литератураны оскуолађа үөрэтиигэ сыйыан уларыйда. Уус-урган айымны, тиекис аађыллан бүппүтүн кэннэ ырытар, бэйэ санаатын үллэстэр дьобуру сайыннарыыга айымнылаах үлэ ирдэнэр. Учуутал ођо тиекини өйдөөн –дүүллээн, сыйаллаан-соруктаан туһаайан аађытын көбүлүүр булуохтаах.

**Үлэм сабаќалааына:** ођону кытта ситимнээхтик, айымнылаахтык үлэллээн, күн аайы үллэстэххэ ођо кинигэбэ интэриэхэ улаатар, сахалыы тылынан санарар, тылын саппааһа кэциир кыхтанар.

## **1 баһа. Киһи олоþор кинигэ суолтата**

### **2 Кинигэни ааþыы –сайдыы төрдө**

Саха ыала урут үтгүө үгэстээбэ –киэхэ, күннээбүи үлэ уðараабытын кэннэ сана кэлбит «Хотугу сулус», эбэтэр сана кинигэни доргуччу аахтаран истии буолара. Ол курдук Амма Аччыгыйн «Сааскы кэмин», Семен Данилов «Сурэх тэбэрин тухарытын», Николай Якутской «Толкотун», «Комустээх уруйэтин», Эрилик Эрилистиин «Маарыкчаан ыччаттарын» онтон да атын суруйааччылар айымны ларын, билигин ааþыллыбат буолбут, сункэн айымнылара ойбор хаалан хаалбыттар.

Кинигэни ааþыы улаатан истэх аайы, улам системаланан, уорэх тугу ирдириинэн хото киирэн иъэр. Кинигэбэ ытык сывыан ол кэмнэ оскуолаба, дьиэбэр, библиотекаба илэ биллэр буолан, обо да инэринэрэ тургэн эбитэ буолую. Киы туспэтийэн, дьюумсуйан истэбин аайы, ааþар эйгэтэ да тэннэ уларыйан иъэр буоллаба. Бэйэн чахчы интириэйргиир, наадыйаргын эккирэтэн ааþабын, оттон атын литератураны урдуунэн –аннынан корууну да сороþор кыайбаккын.

Ол эрээри кинигэ иитэр-урэтэр, толкуйдатар урдук аналын хайдах да мэлдьэйэр сатаммат. Киы аймах уйэлэргэ айбыт муудараа, утуотэ, куъабана, урдугэ – барыта кинигэбэ баар. Кинигэ быяаччы киы ис туругар, ойугэр-санаатыгар, олоþор дъайар кяхтаах. Кинигэни ааþар киы элбэби билэр, сайдар, диринник толкуйдуур, олобу ырыналаан корор.

Дъэ, ити улахан суолталаах духовнай баайбыт кун бугун тоёо эрэ кэнники утуруллубут курдук. Билигин оскуола оболоро кинигэни ааþаллара ахсааннаах. Хас биирдии ыал аайы телевизор, видео, интернет, сотовай телефон – онтон обо ордубат. Куну быяа уорэнэн эрэ буттэллэр хабыр, тымныы тыыннаах, нэгэй ис ховоонноох киинэлэри, охсууулаах, олорсуулээх оонньуулары куну супту оонньууллар, ойдорун бутуйаллар. Билигин 1 саастаах оботтон сабалаан бары омуќ, туох да ойдобулэ суюх мультиктарын короллор.

Билинни сайдыылаах кэмнэ обо кинигэни ааþыыта биллэ намтаабыта биллэр. Специалистар бэлиэтииллэринэн, кэнники сылларга Россия5а 30 – гар дылы саастаах ааþааччы ахсаана 2 тогул а5ыйаабыта. Оттон о5о 12 сааһыгар дылы иллэн кэмигэр

умсугуйан аахпат буоллабына – бу итэбэс кэлин кыайан конноруллумуон соп эбит. Ол дэгиттэр сайдылаах, дирин культуралаах, киэн ойдоох – санаалаах, аныгы олоюу кытта тэннэ хардылааар киhi буоларга ыаражаттары уоскэтиэн соп.

Кинигэни аабыы абыйаабыт сурун биричинэтийнэн о5олор, ыччаттар, тороппуттэр дабаны сотовай телефонынан, компьютернай оонньуунан, араас киинэнэн улууңуулэрэ буолар. Онтон кинигэ билии – сайдыы торде буоларын умнуумохтарын наада. Пушкин, Максим Горький уо.д.а. биллиилээх суруйааччылар кинигэттэн – аан дойду аатырбыт суруйааччылар буолбуттара.

Кинигэни умсугуйан аабар о5о солуута суюх оонньуунан, телевизоры манырынан, сотовай телефонынан дьарыктаммат, уорэ5эр кэмигэр бэлэмнэнэр, билийтэ бары предметтэргэ дэхси учугэй буолар. Кэлин урдук уорэххэ киирдэбинэ лексиялары болбомтолохтук истэр, тыла – оho баий буолан конспегын ситииннэрэр, семинардарга, экзаменнарга, конференцияларга утумнаахтык бэлэмнэнэр, учугэйдик уорэнэр.

20-с уйэ талааннаах педагога Сухомлинской «Оскотун о5о5о кыра эрдэбитеттэн кинигэ5э таптал инэриллибэтэх буоллабына, кэлин кини дууната кураанах буолуоба» диэн тумуккэ кэлбитэ. Онтон немец ученайа Р. Лемон кэтээн коруутун тумугунэн, о5олор кыра саастарыгар, ол эбэтэр ордук 3-с кылааска, кинигэниситэ улэлэспэтэхтэринэ, 8 кылааска тийэн суруйуу, аабыы нымаларынан кыайан туhamматтар: молтохтук аабаллар, суруйаллар, уорэхтэригэр хаалан бараллар, билиилэрин таыма кыра буолар, культурный тэрээхиннэртэн тэйиэхтэрин соп.

Выготской «уус-урган литература киини сырдатар, уйулбатын атын урдук таынма танаарарга олук уурап» диэн бэлиэтээн эппитэ. С.Маршак суруйааччы талаана баарын курдук аабааччы талаана эмиэ баар диэн бигэргэппитэ.

Кыра эрдэбитеттэн кинигэни хасылан, наадалаабын ыла уорэммит о5о интеллегэ куускэ сайдар, информацияны тургэнник анализтыр, олохго тургэн уонна соптоох быхаарылары ылар.

Дыиэ-кэргэн – оскуола – библиотека кыра кылааска о5о кыабын туhanан, тиһигин быспакка аабытын эрчийэн, туналаах сатабылы, уоруйэ5и инэринэн кини салгыы ситиинилэхтик уорэнэригэр бука – бары тирэх буолуохха наада.

## **1.2.Саха литературатын оскуола5а уорэтий билинни туруга.**

Филиппова Н.И., Шишигина В.Р. «Литература бана программа» дээн ыстатыйа даа «Народное образования Якутии» сурунаалга литератураны уорэтий сяалын-соругун туунан маннык этэллэр: «Билинни кэмнэ литератураны уорэтий сурун сяалынан-соругунан сахалны суруйуулар бастын холобурдарынан уорэнээччилиэри кэрэ эйгэтигэр киллэрий, ийэ тыл уус-уран күүхүн, кэрэтин ойдуургэ уорэтий, тыл илбиин, хомуунун ођоо кыра сааыттан инэрий, торообут тылынан айыллар литератураны ойдоон, сатаан аабарга уорэтий, аахпыты бэйэ сайдытыггар туанарга туулааын буолар». Кинилэр этэллэринэн, ханнык баараар киши урдук уус-уран тавымнаах айымныны аабыттаах дууийууну ыльяхтаах. «Уус-уран айымныны уонна кини геройдарын нонуу олохxo буолар бывыны-майгыны сылктыы, бываара, сяаналны уорэнэхтээх. Уус-уран айымны обою олохxo бэйэтин ойдобулун, ирдэбилин чопчулууругар комоловохтээх, торообут тылынан айыллар айымны угэстэрин, кистэлэннэрин уонна нымаларын билсиэхтээх, олор холобурдарыггар эрчиллиэн обо бэйэтин кыбынан аяар улэбэ кыттыыхтаах, дьобурун сайыннарыахтаах», - дээн бигэргэтэллэр.

Тумук ситиийтигэр 2 сяалы туруораллар: уорэнээччи билиитигэр уонна сatabылыггар ирдэбил; тылы сайыннарыыга ирдэбил.

Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. «Норуот айымныта уонна литература» дээн 5-11 кылаастарга аналаах программаларыггар орто оскуола бана уорэтий билинни кэмгэр маннык сяалы-соругу туруорбуттара:

- сахалны литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ойдоон аабарга уорэтий; аахпыты бэйэ сайдытыггар туанарга туулааын;
- ийэ тыл уус-уран кууьун, кэрэтин, тыл илбиин, хомуунун, обо кыра сааыттан инэрий;
- уус-уран айымныны, араас геройдары туанан торообут норуот олобун, историятын, культуратын, угэстэрин, сиэрин-майгытын арыйы; киши анализ, олобу дирининк таба ойдуургэ уорэтий;
- торообут тылынан уус-уран айымныны айыллар угэчин, кистэлэнин, араас ныматын билийиннэрий;
- уорэнээччи айымнылаахтык толкуйдуур уонна аяар дьобура тобулларыггар суол абыы;
- уус-уран айымныны уран тылаах, ураты дьобурдаах, талааннаах дён аярын ойдотуу.

«Онон оскуолаба литература уруогун сурун анала - уорэнээччи торообут тыл, фольклор уонна литература норуод духовнай баайа, киы ойо-санаата тобуллар, тутугураг, майгыта-сигилитэ ситэр, арыллар, истин, ийирэх иэйиитэ уьктар эйгэтэ буолар дийн ойдууруг ситиин», - дийн этэллэр.

Саха литературатын орто оскуолаба уорэтэр программаны онорорго манык сурун туваайылыры тутуспуттар:

1. Норуот тылынан уус-уран айымныта сахалыы уус-уран литература силийэ, тордо буоларын аахсан, уус-уран литератураны фолькору кытта ситимнээн уорэтии.
2. Айымныны идеинэй тосхолунан эрэ буолбакка, уус-уран ситиинтин, уорэнээччигэ сайдыны, литературнай уорэбиирини тоо биэрэр кыахтаабын съяналаан талы уонна таны.
3. Уус-уран айымнына аяар нымы араавын, литература теориятын ойдобуллэрин тумэн, болохтоох биерии. Ону уорэнээччи болбайоро, бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ.
4. Талан уорэтии уонна аабыы хайысхатын тутууу. Обону бабаран турган уорэнэргэ, бэйени сайыннаарга, бэйэ санаатын, сатабылын, дьобурун съяналышырга уйууу.
5. Уорэнээчигэ аяарга уорэнэр, холонор кыабы биерии, тэрийин, соптоох уоруйэбий, сатабылы инерии, дьобура сайдарыгар ирдэбил тургуоруу.

Онтон билинги оскуолаба литературнай айымныны уорэтии алbastara маныктар:

1. репродуктивнай - уорэтилибити кэпсээн биерии (уорэнээччи учуталга);
2. эврестический - кыра сананы булуулаах, кордоууннээх (уорэнээччи сорудах онорор);
3. чинчийэр - бэйэлэрэ быааран, толкуйдаан онороллор;
4. айымнылаах нымы - обо бэйэтэ аян таааарар.

Литература уруогар улэ коруннэрэ: сурыйаллар, аабаллар, истэллэр, толкуйдууллар, кэпсииллэр, сценарий сурыйаллар, урууийдууллар, сценкалышыллар уо.д.а.

Билинни оскуолаба литература уруогун проблемалар: ис ховооно, тутула, типологията, кодьууье, нымалара, учутал оруола, уорэнээччи улэтэ.

Ис ховооно:

1. уруок матырыйаала атын темалары кытта сибээье, бэриллиэхтээх информация кээмэйэ уонна характера;

2. бэриллиэхтээх информация обо сааынан бэрэбиэркэлэнэр. Ус дидактический соруктаах:

- актуализация;
- сана ойдубул уонна дьайылар уоскээйиннэрэ;
- билиини, уоруйэйи сайыннары.

Онон билинни уруок тутула араас буолар. Билинни учуутал бэйэтин кыацынан, толкуунан, матырыйаалынан корон уруок ыытар. Билигин компьютер уйэтигэр араас элбэх уруоктары ыытыахха соп.

ФГҮӨС бырагырааммата 3 суолу тутуһар: *ааҕыы уонна ырытыы, ааҕыы уонна сэһэргэһии, бэйэ ааҕыыта*. Маны сэргэ үөрэнээччини сайыннарыга сүрүн тускуунан: *ааҕар дьоҕуру, саңарап саңаны, суруйар дьоҕуру, литературнай билиини сайыннары* диэн бэлиэтиир.

Ааҕыыга көбүлээһин биир биллэр ныматынан ааҕыы үлэтин көдүүстээхтик тэрийии буолар. Айымныны кытта үлэҕэ, бастатан туран, ааҕыы араас нымалара туһаныллаллар. Үөрэнээччи ааҕыы араас көрүнүн баҕылыштаах диэн этиллэр. Онтон ааҕыыттан араас сatabыл сайдар. Ођо интэриэһиргээн аахтаҕына, айымны ис хоҳоонун толору өйдүүрэ саарбаҕа суюх. Онон ааҕыы ис хоҳоонун, суолтатын өйдөөн-төйдөөн аабарыгар үөрэнээччи дьарыгын көһүлүүр араас көрүнү туттабын:

- *учуутал ааҕыыта*. Уйулҷа умсулђаннаах, өй-саная күүрүүлээх түгэнин ођоҕо дъайар гына ааҕыахха сөп, оччотугар айымныны ылышнаар, өйдүүр. Манна истэр дьоҕур сайдар. Истэр дьоҕура сайыннаҕына эрэ, ођо уус-уран тылга аһыллыан, айымныга тардыһыан, ааҕар дьоҕура сайдыан сөп.

- *сыныйан ааҕыы*. Хас биирдии ођо тус бэйэтэ ыйыллыбыт кэрчиги ааҕан, айымныны ырытарга, ис номоҕун быһаарарга үөрэнэр.

- *хоҳоонноохтук ааҕыы*. Ааҕыллыбыт тиэкини учуутал биитэр үчүгэйдик ааҕар ођо хомоҕойдук хос аахтаҕына, ордук суолталаах, айымны сүрүн санаата түмүллэр түгэнин (айылђаны ойуулааҕыны, персонаж уйулђата ооннуур кэмин, киирсиилээх кэпсэтиини о.д.а) ордук өйдүүр, айымныны ылышнаар, ырытыгы толкуйа тобуллар.

- *быһаарыылаах ааҕыы*. Уус-уран айымныга көстөр өйдөммөт, ыарырђаппыт тылларын ааҕыы кэмигэр суолтатын быһаарар тоҕоостоо..

- *быхаарсылаах ааҗыы*. Айымныны ааҗа олорон уустук, өйдөммөт тыллары учуутал үөрэнээччилэри кытта куолаан быхаарсаллар. Уус-урган тиэкини маңнайты ылыныны хайысхалыыр, ырытыыга бэлэмниир, кэпсэтигэ тирэх буолар.

- *сорудахтаах ааҗыы*. Айымныны ырытыыга туһаайлан ааҗыны тэрийиллэр. Ааҗыах иннинэ сорудах бэриллэр, оччоҗо ођо болжомтотун ууран ааҗар. Тиэкини маңнай ааҗар кэмнэ ођо болжомтотун ордук тардыяаха сөп кэрчиги ааҗыах иннинэ чопчу санааны арыйарга тиэрдэр сорудаҗы биэриэххэ сөп.

- *бэлиэтэниилээх ааҗыы*. Айымныны ырытыыга туһаайлан ааҗыны тэрийиллэр. Ордук суолталаах этиилэри сурунан бэлиэтэнэллэр. Бийтэр схеманан, тирэх бэлиэнэн, эргономика ныматынан бэлиэтээнини туһаныяаха сөп. Бу үлэ кэлин айымныны ырытыыга, суругунан үлэће тирэх буолар.

- *доржоонноохтук ааҗыы*. Ођолор биирдиилээн доргуччу ааҗаллар, кылаас барыта истэр, онон ођо сыйыната суюх ааҗарга кыналлар. Истэн олорооччулар аахпыт ођо туюхха сыйыспытын ыйыахтарын сөп. Манна ођо хайдах ааҗара, тыынара, туюхха ордук сыйынара, ааҗар тэтимэ барыта көстөр.

- *бүттүүн ааҗыы*. Тиэкини бары бииргэ улаханык саңа танааран тэндээ ааҗаллар. Манык ааҗыыга бытаанык ааҗар ођо түргэтиир, сатаан ааҗар ођолору батынан, кинилэргэ тардынан ааҗыыларын тэтимэ түргэтиир.

- *тәңкэ ааҗыы*. Учууталы кытта тэндээ ааҗаллар. Хохону, чабырђаҗы ааҗарга туттуохха сөп. Сүрүннээн дьиэће ааҗан кэлбиттэрин, бийтэр искэ аахпыттарын кэннэ ыытарга тођоостоох. Бу нымма ођону сурук бэлиэтин тутуһарга, куолаһы уларытарга, сөпкө тыынарга, чуолкайдык санаарарга, доржоонноохтук ааҗарга уһујар, ааҗыы тэтимин эрчийэр.

- *тохтолуллаах ааҗыы*. Уһун кээмэйдээх тиэкини ааҗарга туттуохха сөп. Учуутал ааҗыны саҗалыыр, интэриэхинэй түгэнигэр тохтуур, салгыы ођолор бэйэлэрэ ааҗаллар. Эбэтэр олбу-солбу аахтарыяаха сөп. Бу нымма ааҗыан бађарбат, куттанар ођолору ааҗыыга көһүлүүр.

- *оруулунан ааҗыы*. Сүрүннээн драматический айымныны, үгэни ааҗыыга туһаныллар. Персонажтар оруулларын үллэстэн ааҗыныны таба тэрийдэххэ, ођолор сөбүлээн, умсугуйан ааҗаллар, герой уобараһын арыйарга кыналлаллар. Бу ааҗыы нымата уус-урган истэр, көрөр, айар дьођурдара арыллыбыт ођолорунан аахтарар көдьүүстээх.

- *сыабынан ааҗыы*. Биир ођо кэрчиги ааҗан бүппүтүк кэннэ, салгыы атын ођо ю аахтарыллар. Үөрэнээччи айымныны ааҗар кэмнэ болжомтолоох буолуутугар туһуланар. Бийтэр кылгас тиэкис буоллаҗына, биирдии этиинэн аахтарыяаха сөп.

Манынк нымманан биир уруокка кылаас ојотун бүтүнүүтүн аахтарары ситиһиллэр.

- *талаан ааһыы*. Айымныны ааһан бүтэн баран ордук суолталаах кэрчиккэ болжомтолорун туһайлан хос аахтарыахха сөп. Эбэтэр

- *иhiйэн ааһыы*. Искэ ааһыы айымныны, суройааччыны кытта биир бииргэ буолуга тиэрдэр. Ођолор ааһан баран, истэригэр толкуйдуу, ырыта ўрэнэллэр. Маны таһынан манынк хараһынан ааһыыга түргэнник ааһар сатабыл эмиэ сайдар;

- *доргуччу ааһыы*. Сурук бэлиэтин тутуһан улаханык, доргуччу аахтарыы.

Ити курдук, айымны ис хоһоонун өйдүүргэ сөп түргэннээхтик, таба интонациялаан ааһар наадалаах. Бытаанык ааһар ођо айымны ис хоһоонун ситэ өйдөөбөт, кини ааһа сатырыгар сырата баар, сорох тыл өйдөбүлүн быһаарбат буолан, ааһыан баһарбат, ааһыыга тардыспат буолар. Сөп түргэннээхтик, өйдөөн ааһар ођо айымны ис хоһоонун, сүрүн санаатын түргэнник өйдүүр, ааһар айымныыга интэриэйэ үрдүүр.

## **2 баһа. Ааҕыыга интэриэһи үөскөтөрөгө үлэ үопутттан**

### **2.1 Оҕону кытта кылааска үлэ**

Бастакынан ааҕыы методикатыгар улахан уларытыны киллэрбит киһинэн К.Д.Ушинской буолар. Кини научнай, уус-урган айымнылары ааҕыыга араас нымалары сүбэлииирэ. Үөрэтиигэ туттар уонна көрдөрөр тэрили туһанары сүрүн принцибинэн ааҕара. Кини аахпышты ырытыыга, айылбаҕа олох көстүүтүн кэтээн көрүүгэ улахан болбомтотун уурбута. [3, с.87]

Өйдөөн ааҕыы методикатыгар Д.И.Тихомиров элбэх сүбэтин муннъян чопчу ыйыылары биэрбитэ. Логический толкуйдаанын сайдыыта улахан оруоллааҕын бэлиетииирэ. Этиини, айымны чаастарын, былааны, хатылыыр, чинэтэр үлэлэри суолталааҕынан ааҕара. [3, с.88]

Ааҕыы методикатыгар болбомто сүрүннээн айымныны ааҕыыга, ырытыыга, словарнай үлэбэ, оҕо үлэтигэр, хатылааҕынга, билиини бэрэбиэркэбэ ууруллар. Мангтайы кылаастан саҕалаан араас справочниктарынан туһанарга үөрэтири сүбэлииллэр. Саатар аҕыйах мүнүүтэ, ол гынан баран хайаан да күн аайы, оҕо ааҕарын ирдири ордук диир. Кыра кылаас оҕолоро ааҕыыга ыарыр҃аталларын бу эрэ кэмнэ бопсуюхха сөбүн этэр. Ыарыр҃атар төрүөттэрэ үөрэҕи ылыныларын уонна өйдөрүн сайдыытын кытта ситимнээх буоларын бэлиетиир. [8, с.361]

Оҕо ааҕарыгар ыарыр҃атар буоллааҕына төрүөтүн булар улахан суолталаах. Психическэй, этхаан өттүнэн оҕо сайдыыта араас буолар. Дислексиялаах оҕо ааҕар кэмигэр мэйии арангатыгар (кора головного мозга) электрическэй активность бытааннык баарар. Онно эбии болбомтото мөлтөбө, толкуйдуура эбиллэр. [17, с.3-9] Сидорова М.А. этэринэн, дислексиялаах, дислексияча чугас (предрасположенные, угрожаемые) оҕону эрдэ аахтара үөрэтиэр ордук. Оскуолааҕа кэлэн сыйиһаларын көннөрүөхтээбэр, оскуола иннинэ үлэлэһэргэ сүбэлииир. [11, с.140]

Үгүс психологтар, логопедтар оюу санатын, аафытын бэрэбийрэлийргэ нейропсихологической нымалары туяналлар. Т.А.Фотекова, Т.В. Ахутина “Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов” кинигэлэригээр тест методикатын туяналлар. Онно ОНР-даах, ЗПР-даах оюулор сангаларын, аафыларын тэннииллэр, кэниллии (нарушение) биричинэтэ арааын ыйайлар.

Сорох үерэхтээхтэр, оюу лабырбаччы аафыгар тылы сэрэйэн ситэрэрин (прогнозирование читаемого) бэлиетииллэр. Ол ишин тылы, этиини сөлкө ситеэрэргэ, уларытарга сорудахтары сүбэлииллэр. [16, с.88] Аафыах иннинэ оюону бэлэмнэниехтээх. Уруок сажаланыыта аафыах иннинэ бастаан тынаар, артикуляционной гимнастика ыытар ордук. Оюу санарар аппаратын бэлэмниббит. Онтон сывицата суюх сүхүхтэри, тыллары, этиилэри үтүктүү, чабырбах киириехтэрин сөп (истэр аппарат).

Салгыы буукубалары, сүхүхтэри, тыллары аафан майгыннаар эбэтэр уратылаар ёрүттэрин булууга эрчиллииллэр (көрөр аппарат).

Оюо интэриэниргээн аахтафына айымны ис хохонун толору өйдүүрэ саарбаа суюх. Ол ишин уруоктарга эбии эрчиллииллэри, оонньуу-сорудахтары туянаар көдүүстээх.

а) Оюо өйдөөн хааларын, болжомтотун сайыннаарга “Чафылхан”, “Фотограф” оонньуулар, тыл суолтатын өйдүүргэ санга чаастара, этии араастара булкуспут сорудахтар үчүгэйдэр. Куруук дъарыктаннааха, тиэкискэ буукубалара булкуллубут этиилэри дъаарыстыахтарын сөп. Этиигэ, абзацка, тиэкискэ баар тылы булуу оюо болжомтотун эмиэ сайыннаар.

б) Уруокка аафыы араас нымаларын туянаар ордук. Уруок сажаланыыта 5 мүнүүтэлээх аафыы, хорунан, жужжащее, щадящее, оруолларынан, сыйбынан, талан, дискэнэн (диафильм) аафыы.

в) Аахпыты толору өйдүүргэ тиэкискэ аат толкуйдаафын, кэпсээни ситэрий, ыйытыы толкуйдаафын, ис хохонунан сөп түбэхэр ох тыллары, өс хохоннору, иллюстрация талыы, тиэкис этиилэрин дъаарыстаафын, кроссвордар, викториналар, инсценировкалар.

г) Уруогу бэйэтин эмиэ интэриэнигэй форманан ыытыахха сөп: оонньуу-уруок, викторинауруок, аян-уруок уо.д.а.

Үчүгэйдик ааҗарга элбэхтик ааҗар туһалаах. Ол инниттэн төрөппүттэри, библиотекары кытта утумнаахтык үлэлиир наада. Бу курдук, ођо ааҗарыгар ыарыржатар биричинэлэрин булуу, ону туоратарга элбэх үлэ ыытыллара ирдэнэр.

### **Ааҗааччыны иитии – учуутал сүрүн сыала-соруга.**

1. Алын кылаастар кабинеттарыттан саңалаан хас биирдии кылааска библиотека баара хайаан да наадалаах. Саастарынан көрөн сөптөөх кинигэлэри ааҗалларыгар, уруокка туһанарага. Остуоруйалар, ођо суройааччыларын кинигэлэрэ, сериялар, атлаастар, справочниктар, өйү сайыннаар оонньуулаах, сорудахтаах кинигэлэр ордук ођо интэриэжин тардаллар.

2. Ођо хәныаттарын, сурунаалларын кылааһынан суройтарыахха сөп..

3. Бэйэм кинигэ уларсарбын куруук көрдөрөбүн, туюхха туһанарабын кэпсиибин. Уус-урган литература, сана кинигэ, хоббига туттар кинигэлэrim буолаллар.

4. Кинигэни син биир киhi суройар диэн, автор туһунан төһө билэрбин кэпсиибин. Суройааччылар ођо саастарын, айымныларын кэпсээн интэриэхи тарда сатыбын.

5. Уруок кэмигэр араас презентациялары, дискэлэри туһанабын. Презентация онорорго Power Point, Киностудия Windows Live, Movie Maker программаларынан үлэлиибин. Матырыяаалларбын бэйэм хаартыскаларбыттан, кинигэни, журналы, урукку открыткалары сканердаан, ардыгар Интернеттэн булан тангабын. Музыканы, ырыалары, айылџаа көтөрдөр, араас харамайдар сангаларын куруук муннъабын.

6. Кылаас, оскуола иһинэн ыытыллар викториналарга кытталларын көбүлүүбүн.

7. Ођолор айар үлэлэрин улуус, республика хәныаттарыгар, сурунаалларыгар бэчээттэтэбин.

Y. Оскуоланы түмүктүүллэрүүгээр айбыт үлэлэрин барытын бэчээттээн, дискэбэ хяартыскалары, видеолары кытта киллэрэбин.

7 Маннык ситимнээтэххэ, ођо уонна төрөппүт үлэтин харыстаан, тиһэн, бэртээхэй матырыяааллары мустахха, үлэ түмүгэ көстөр.

## **2.2 Ођону кытта дыизбэ төрөппүт үлэтэ**

О5о кинигэни аабыытын салайыы, хонтуруоллааын, учууталлар, тереппүттэр, библиотека улзыиттэрин еттүттэн баара ордук кедьуустээх буолар. Ол инниттэн биыги бэйэбит эмиэ активнай аабааччылар буолуохтаахпыт, оболорбут аабар кинигэлэрин инириэстэрин билиэхтээхпит.

Билигин о5о литературата диэн олох киэн бай5ал буолла5а. Сылга тыыыынчанан араас ааттаах кинигэ о5о кинигэтэ тахсар. Дъэ, манна тереппүт иннигэр «Мин о5обор ханык кингэни аахтарыхын себий-диэн боппуруос тирээн кэлиэхтээх. Оччотугар тереппүт учууталы, библиотекары кытта ыкса сибээстээхтик улэлиирэ наада. Кинилэр субэлэринэн кылаас тас ертугэр аабыллар айымнылар испииъэктэрин оностон, о5ото аабарын хонтуруоллуохтаах. Кинигэ эрэ барыта биир буолбат. О5о саыгар сеп тубэспэти, ярахан, ейдеммет тыллардаах кинигэни аабарын бобуохха сеп. О5о кинигэ5э инириэзын кебуппэккэ сылдьан куус еттунэн аахтара сатыр олох табыллыбат. Манык ныма о5ону кинигэттэн тэйитэр.

Сана аабан эрэр о5о5о эбэтэр мелтхехтук аабар о5о5о улахан шрифтээх, дъэрэкээн ойуулардаах, элбэх хартыыналардаах тэттик кинигэни булан бэриллиэхтээх. О5о төье да 3-4 кылааска уерэннэр кыайан аахпат дуу бытаан дуу буоллабына тэттик кэпсээннэрдээх кыра кинигэттэн аахтарар ордук. Сыыйа аабар дъобуру сайннарыллыахтаах. Дъэ, бу абыйах сылтан «Бичик» издательство о5о5о септеех сурдээх учугэй кинигэлэри бэчээттэн таваарар буолла. О5о эрэ инириэзын тардыах дъэрэкээн ойуулар, хартыыналар, кинигэ оформленията сурдээх хаачыстыбалаах. Онон тереппүт кинигэни ханык ба5арар киоскаттан, мабаыынтан атыылаан булан аахтарын сеп.

Билинни о5о син биир олох ирдэбилинэн компьютеры сатыахтаах. Онон куннээ5и режими септеехтук наардаан бириэмэлээн оонньотор наадалаах. Хас биирдии оскуолаба уерэннэр о5олоох тереппүт куннээ5и режим оностуохтаах. Компьютерга, телевизорга, уруок аабыытыгар, кинигэ аабыытыгар тус- туспа бириэмэ биэрэн ону тутуярга уерэниэхтээхтэр.

Тереппүт о5о аабарын системалаахтык аахтарарга кыяллыахтаах. Ол эбэтэр биир кун аахтаран баран бырабан кэбиспэккэ кун аайы бириэмэтийттэн бириэмэтигэр аахтардабына учугэй тумуктэри ситишиэн сеп. Учугэй кинигэни аабыы – бу о5о олобун потребноя буоларын эбэтэр суунар, аывыр, утуйар наадатын курдук куннээ5и олох нуормата буолара наада. Оччобо о5о кинигэни дыннээхтик сатаан аабарын ситишиххэ сеп.

Куннэ обо saatар 1 чаавы кинигэ,хавыат,журнал аабыытыгар аныыра буоллар бу улахан ситиийи буолуу этэ.Маны ситиэр сыйалтан улахан болбомто обо кыра сааыттан аабарыгар болбомтону ууруохха наада. Обо улам улааттабын аайы аралдыййара элбээн интириэйэ кэнээн ийэр, оччобо кыра сааыгар кинигэ5э умсугуйуу уескээбэтэх буоллабына маны ситиэр уустук буолар .Сорох тереппүттэр: «Ээ,чэ аахпата тух буолуой,доруобай эрэ буоллун, улааттабына бэйэтэ аабар буолуо»-диэччилэр.Кырдык обо кинигэтэ суюх доруобай улаатыан сеп ,кии териебуттэн кинигэни таптыыр буолбат , ол гынан баран улуу педагог Сухомлинской эппитин курдук, бу обо духовной ейе-санаата ,моральний да еттунэн аабар оболортон итэбэстээх буолар.Билии-керуу еттунэн этэ да барыллыбат.Улахан кылааска табыстахтарына кинигэ5э интириэйи уескэтэр уустук буолар.

Ойону аабыыга көбүлээхиннэ маннык үлэ көрүннэрэ сыйалын сittэбинэ:

- обо аабыыга интэриэхин көбүлүүр,
- үөрэтиллэр матырыяалы сэргээн истэр, өйдүүр,
- үөрэх дэгиттэр үөрүйэхтэрин баылыыр кыахтанар,
- аабар, ырытар, кэпсиир, аяар дьоңура сайдар,
- билийтэ-көрүүтэ кэнцир, дьулуура үрдүүр,
- санаатын сааылаан этэр, сурийар, айымнылаахтык толкуйдуур буолар,
- сыйал –сорук туруорунан үлэлии үөрэнэр.

## Түмүк

Киhi аймах үйэлэргэ айбыт муударана барыта кинигэбэ баар. Кинигэ бываччы кии ис туругар, ойугэр-санаатыгар, олобор дъайар кыахтаах. Кинигэни аабар кии элбэби билэр, сайдар, диринник толкуйдуур, олобу ырыналаан корор

20-с уйэ талааннаах педагога Сухомлинской «Оскотун обоо кыра эрдэбийттэн кинигэ5э таптал инэриллибэтэх буоллабына, кэлин кини дуухата кураанах буолуоба» дин тумуккэ кэлбитэ. Онтон немец ученайа Р. Лемон кэтээн коруутун тумугунэн, олбор кыра саастарыгар, ол эбэтэр ордук 3-с кылааска, кинигэни кытта ситэ улэлэспэтэхтэринэ, 8 кылааска тиййэн 1\3 сурийуу, аабыы нымаларынан кыайан туhamматтар: молтохтук аабаллар, сурийаллар, уорэхтэригэр хаалан бараллар, билиилэрин таёйма кыра буолар, культурный тэрээхиннэртэн тэйиэхтэрин соп

Выготской «уус-урал литература киини сырдатар, уйулбатын атын урдук таһымна таһаарарга олук уурап» диэн бэлиэтээн эппитэ. С.Маршак суройааччы талаана баарын курдук аабааччы талаана эмиэ баар диэн бигэргэппитэ.

Кыра эрдэбитеттэн кинигэни хасынан, наадалаабын ыла уорэммит о5о интеллегэ куускэ сайдар, информациины тургэнник анализтыр, олохxo тургэн уонна соптоох бынаарылыры ылар. Дъиэ-кэргэн – оскуола – библиотека кыра кылааска обо кыабын туһанан, тиһигин быспакка аабыытын эрчийэн, туһалаах сatabылы, уоруйэби инэринэн кини салгыны ситиһиилээхтик уорэнэригэр бука – бары тирэх буолуохха наада.

## **Түбәнүүлүбүглитература**

1.

ввакумов П. Д., Попов С. А. — Тумат «Суурбэйис уйэ кэпсээнньиттэрэ», Дъ., «Бичик», 2000.

2.

льбеткова Р. И. «Активные формы преподавания литературы» (лекции и семинары на уроках в старших классах), М., «Просвещение», 1991.

3.

нтонова Л. Г. «Педагогический дневник и личность учителя» (учебное пособие), М., изд —во «Флинта», «Наука», 1998.

4.

ашарина З. К., Максимова П. В., Семенова В. Г. «Урун туллук мелбестуур»,

Дъ., «Бичик», 2001.

5.

огданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. «Методика преподавания литературы», М., «Академия», 1999.

6.

ириллин Д. В., Павлова В. П., Шевков С. Д. «Писатели земли Олонхо» (библиографический справочник), Дъ., «Бичик», 2000.

7.

ондакова У. Ф. «Вербальные игры как средство повышения профессиональной подготовки будущего учителя» (автореферат докторской диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук), Якутск - 2002.

8.

ондакова У. Ф. «Тыл ооннуута», Дъ., 1994.

10.

ульневич СВ. «Педагогика личности от концепций до технологий» (учебное пособие), Ростов — на — Дону, ТЦ «Учитель», 2001.

11.

атериалы республиканской научно — практической конференции «Новые информационные технологии», Я., 2001.

12

иколаев И. И. «Эпоха», Я., 2002.

13.

корокова В. Б. «Этигэн сурэх айманар тойуга», Дъ., «Бичик», 2002.

15.Палат Е. С, Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. «Новые педагогические и информационные технологии в системе образования», Москва, «Академия», 2000.

16

авлов А. Н. — Дабыл, Афанасьев Л. А. — Тэрис «Ташса», Дъ., «Бичик», 2001.

17.

оликарпова Е. М. «Хоюонноохтук ааъы», Дъ., 1992.

18

оликарпова Е. М. «Литература уруога — айар улэ», Дъ., 1999.

19.

опова М. А. «Саха терут культурата» (1 чааъа), Дъ., 1993.

20

опова М. А. «Саха терут культурата» (4 чааъа), Дъ.,

21.

опова М. А.. Павлов А. Н. «Саха угэйин терутейдебулэ», Дъ., «Бичик», 2000.

23.

аввинов В. М., Додока С. Н. «Информационные технологии в образовании» (тезисы выступлений и докладов), Я., 2001.

24.

еменова А. Д. «Коллективный способ обучения» (в помощь учителю), Я., 1995.

25.

елевко Г. К.

26.

мелкова З. С. «Педагогическое общение» (теория и практика учебного диалога на уроках словесности), М., изд — во «Флинта», «Наука», 1999.

27.

илиппова Н. П., Шишигина В. Р., Максимова М. Е. «Норуот айымныта уонна литература» (саха оскуолатын программата), Дъ., 1996.